

Reziero, v. resiero.
REZO, s. f. La Rhèse, affluent de la Garonne, à Muret.
 Ri (ris, t. de marine), v. rit; ri (rire), v. ris, rire; ri (ruisseau), v. riéu; ri (roi), v. rèi.
RIA, v. n. Glisser rapidement, en Guienne, v. *resquiha*. R. *fria*, *frega*.
RIA, s. m. t. de marine. Roue à gorge sur laquelle passe la corde dans une poulie, v. *carrello*. R. *ria* 1.
 Riable (fourgon), v. redable; riable (râble), v. rable; riado, v. risado; riaio, v. risaio.
RIAIO, **RIALHO** (a.), **RIALO** (l.), s. f. Grand ruisseau, torrent, v. *gaudre*; la Rialle, la Riale, les Rialles, noms portés par des cours d'eau de Vaucluse et du Gard. R. *riau*.
 Rial (ruisseau), v. riaio; rial (royal), v. reiau; Rialbilo, v. Reiau-Vilo; riale, v. rare; riale, v. riaio.
RIALET, s. m. Petit ruisseau; le Réalet, cours d'eau qui passe à Pierrelatte (Drôme); Le Réalet (Tarn), nom de lieu.
 Dins lou riale de soun pradass.
 F. DU CAULON.
 R. *riau*.
RIALGA, **REALGA**, **ALIARGA** (b.), (rom. *hialgar*, cat. esp. *rejalgar*, it. *risigallo*, b. lat. *resegale*), s. m. Réalgar, sulfure rouge d'arsenic; aloès, selon Doujat.
 Rialh, v. riaio; rialho (ruisseau), v. riaio; rialho (raillerie), v. raio; rialme, v. reiaume.
RIALO, s. f. Margelle de puits, dans le Var, v. *releisset*; pour ruisseau, v. *riaio*; pour coquelicot, v. *rousello*; pour royale, v. *reialo*; pour terre glaise, v. *riolo*. R. *roudello*.
RIALOUN, s. m. Petit cours d'eau, v. *riale*; le Réalon, affluent de la Durance qui donne son nom à Réalon, localité des Hautes-Alpes. R. *riau*.
 Rian, contr. mars. de risèn (nos rions).
RIANS (rom. *Rians*, b. lat. *Riantium*, *Riannum*, *Riani*), n. de l. Rians (Var), patrie de J. Gautier, savant mathématicien, mort en 1647; Rians (Gers); Ryans, nom de fam. provençal.
 PROV. Lou moulin de Rians: bello toubado e gouto d'aigo.
 Conférer ce nom de lieu avec le b. lat. *rianus*, *riagnus*, *riana*, ruisseau. R. *riéu*.
RIANSEN, **ENCO**, adj. et s. Habitant de Rians.
 Riant, contr. mars. de risèn; rias, v. resau; riasso (risée), v. risasso.
RIASSO, s. f. Laiche, carex, jonc, v. *serreto*, *triangle*. R. *resso*.
RIAT, **RAT** (rom. *rait*, lat. *radius*), s. m. Rais de roue, en Rouergue, v. *rai* plus usité.
RIATI (it. *Rieti*, ville d'Italie, lat. *Reate*), n. p. Réattu, Riéti, Rietty, noms de fam. provençaux.
 PROV. Moussu Riéti, un pata de pebre! — Ai de tout, foro d'acò.
 Riatou, v. reiatou.
RIAUI, **RIAL** (l.), **RIALE**, **RIGALE** (rouerg.), **RIALH** (a.), **RIBAL** (querc.), **ARRIBAU** (b.), **RIVAU** (for.), (v. fr. *riau*, angl. *rill*, esp. *raudal*, b. lat. *riale*, *rivale*, *rivallus*), s. m. Ruisseau, cours d'eau, v. *riéu*; le Rial, le Réal, noms de diverses petites rivières de Provence et du Gard; le Rial, dans la Drôme.
 Lou Riau de Peirola, affluent de la Durance; lou Riau-Martin, affluent du Gapeau (Var); lou Riau-Tort, le Réal-Tort, près du canal de Marseille.
 O mi coumpagno, anas souleto
 Vous espaça de-long lou Riau
 Que ris e cour sus li caiau.
 F. DU CAULON.
 Aquel rial que ris e boul.
 LAFARE-ALAIS.
 De ribal en ribal, de coulino en coulino.
 L. VESTREPAIN.
 R. *riéu*, *ribo*.
 Riau (royal), v. reiau; riauma, v. roumia;
 riaume, v. reiaume.
RIAUP, n. de l. Réaup (Lot-et-Garonne).

RIAUI-PANIÉ, n. de l. Réalpanier, près Avignon. R. *riau*, *panié*, *pan*.
 Ribà (river), v. ribla; riba (arriver), v. ar-riba.
RIBACO, s. m. Nom d'un jeu usité anciennement dans le Queiras, et consistant à danser autour d'une colombe suspendue au plafond.
RIBADIÉU, n. p. Ribadiéu, Ribadeau, noms de fam. gasc. R. *ribo*, de, *Diéu*.
RIBADO, s. f. Étendue d'une rive, v. *ribage*.
 Ribado de moun poult Lez,
 Perqué floureja tant sereno?
 L. DE RICARD.
 R. *ribo*.
RIBAGE, **RIBAGI** (m.), **RIBATGE** (l. g.), **RIBAL**, **RIVAL** (alb.), (rom. *ribage*, *ribatge*, *ribag*, *ribal*, *ribador*, *ribal*, it. *rivaggio*, b. lat. *ripaticum*), s. m. Rivage, v. *dougan*, *marage*, *ribeirès*; Ribail, Durivage, noms de fam. méridionaux.
 La vido es un grand riéu: pèr vèi l'autre ribage,
 De moun radèu fau l'equipage.
 S. LAMBERT.
 PROV. Bos de rival
 Costo ço que val.
 R. *ribo*.
RIBAGNA (rom. *Ribanac*), n. de l. Ribagnac (Dordogne).
 Ribairenc, v. ribeiren; ribal (rival), v. rivau; ribal (ruisseau, rivage), v. riaio; riba-lisa, v. rivalisa.
RIBAMBELLO, **RIBOUMBELLO**, **RIBAMBÈRO** (g.), s. f. Ribambelle, kyrielle, v. *astiado*, *rengeirado*, *tarabastado*.
 Oh! boudiéu, quanto ribambello!
 L. ROUMIEUX.
 R. *reboumbello*.
RIBAN, **RIBLAN**, **RUBAN** (a.), **ARRUBAN** (g.), **RIBON** (rouerg.), (b. lat. *riband*, *reband*, *rebanus*), s. m. Ruban, v. *cabeliè*, *tavello*, *veto*; copeau, planure, v. *arribble*, *coupèu*, *gasariho*; algue marine, v. *augo*, *veto*; longue file de chemin, v. *visto*; girelle brillante, *julis splendens*, poisson de mer, v. *girello*.
 Riban de capèu, bourdaloue; riban de co, ruban noir avec lequel on liait les cheveux du catogan; longue étendue de chemin en droite ligne; *riban d'Arlatenco*, ruban qui enveloppe la coiffe des Arlésiennes, v. *velout*.
 Ambé lou soul riban que li sarro la tèssto.
 C. PEYROT.
 Les rubans bleus et les rubans blancs, noms de deux partis qui se firent la guerre en Provence en 1649. Les premiers soutenaient le comte d'Alais, gouverneur de la province, et les seconds le parlement d'Aix. R. *ribo*.
RIBAN (b. lat. *Arribannus*, nom franc), n. p. Riban, nom de fam. provençal.
RIBANARIÉ, s. f. Rubanerie.
 La ribanarié de Nîmes, les rubans qu'on fabrique à Nîmes. R. *riban*.
RIBANAS, s. m. Grand ruban, large ruban.
 Lou Rose passo lusent coume un ribanas argentin.
 V. LIBUTAUD.
 R. *riban*.
 Ribanda, ribanta, v. enribanta.
RIBANDOUN, **RIBANET**, s. m. Petit ruban, faveur, v. *escaletto*.
 Lous ribanets floucants.
 A. LANGLADE.
 R. *riban*.
RIBANEJA, v. n. Former le ruban, imiter un ruban qui flotte.
 Lou long d'aquel valoun tant frese
 Ounte Galeisou ribanejo.
 LAFARE-ALAIS.
 Lou camin ribanejant.
 ID.
 R. *riban*.
RIBANIÉ, **RIBANTIÉ** (l.), **IERO**, **IÈIRO**, s. Rubanier, ière.
 Uno ribaniéro, une jeune fille qui porte des rubans dans sa toilette. R. *riban*.
RIBARROU, n. de l. Ribarrouy (Basses-Pyrénées). R. *ribo*, *arroui*, *riéu*.

RIBAS (esp. *ribazo*), s. Rive escarpée, grand talus, penchant d'un coteau, v. *brouas*, *pen-jant*; Ribas, nom de fam. provençal.
 Un ribas agarrussi de gròssi rouni.
 F. DU CAULON.
 PROV. Lou ribas es d'ou soubeiran,
 v. *soubeiran*.
 — D'ou froumage gras
 Ataco-te au ribas.
 R. *ribo*.
RIBASSEJA, **RIBASSIA** (m.), v. n. Parcourir des lieux escarpés, marcher sur les bords du précipice, v. *roucasseja*; côtoyer, v. *ribeja*; faire l'amour, à Aix, v. *caligna*.
 Fai jamai que ribassia, il ne fait que courir la campagne; d'oune vènes de ribassia? d'où viens-tu de vagabonder? R. *ribas*.
RIBASSO, s. f. Grande rive, talus escarpé, v. *ribas*.
 Entre lis èuse di ribasso.
 MIRÈIO.
 R. *ribo*.
RIBASSOUN, **RIBASSOU** (l.), s. m. Petit talus, v. *ribo*. R. *ribo*.
RIBASSU, **RIBASSUT** (l.), **UDO**, adj. En talus, escarpé, ée, ardu, ue, rapide, v. *regoulous*.
 Li gaudre ribassu, li vèsti clapedado.
 ISCLE D'OR.
 E dis estanco ribassudo
 Pènd la coucourdo cabassudo.
 CALENDAU.
 R. *ribas*.
RIBAT, s. m. Tour qu'on fait en roulant sur un talus, v. *picat*.
 O ribat! cri qu'on pousse contre le loup, en Rouergue, pour *ribaud*, v. *souiras*. R. *ribata*.
RIBATA, v. n. Rouler sur un talus, dans les Alpes, v. *picata*. R. *ribas*.
RIBATEL, **RIBATELLO**, s. Petite rivière, en Rouergue, v. *ribachoun*. R. *ribal*, *riau*.
 Ribau, v. rivau.
RIBAUD, **RIMBAUD** (rom. *ribaud*, *ribaut*, *ribau*, esp. port. it. *ribaldo*), s. m. Ribaud, rufien, v. *gourrin*, *rouffan*; Ribaut, nom de fam. béarnais.
 Lou casso-rimbaud, le couvre-feu, v. *casso-rimbaud*.
RIBAUDA, v. n. Faire la débauche, la vie de ribaud, v. *ribouteja*.
 Tout lou dimenche ribaudèron.
 J. CASTELA.
 R. *ribaud*.
RIBAUDA, **ADO**, adj. Courtaud, aude, en Dauphiné.
RIBAUDAIO, **RIBAUDALHO** (l. g.), (rom. *ribaudalha*, it. *ribaldaglia*), s. f. Ribaudaille, canaille, v. *cassibraio*, *gourrinaio*.
 Deforo, bôumianaio e ribaudaio!
 CALENDAU.
 R. *ribaud*.
RIBAUDARIÉ, **RIBAUDARIÈ** (l.), (rom. *ribaudaria*, *ribauderia*, *ribaudia*, port. *ribaldaria*, it. esp. *ribalderia*), s. f. Ribauderie, libertinage, v. *gourrinige*. R. *ribaud*.
RIBAUDAS, **ASSO**, s. Grand ribaud, franche ribaude, v. *gourrinas*.
 Ribaudas et Ribaudoun, nom de deux îlots du groupe des îles d'Hières. R. *ribaud*.
RIBAUDO (rom. *ribauda*), s. f. Ribau-de, gourgandine, v. *pèu*, *putan*.
 Davalo un pauc à la carrièro,
 Ribauda, souiro, trevandiero.
 D. SAGE.
 R. *ribaud*.
RIBAUTEN, **ENCO**, adj. et s. Habitant de Ribaute. R. *Ribauto*, *Ribo-Auto*.
 Ribèc, v. rebèc.
RIBEIRA, **RIBIEIRA** (l.), v. a. et n. Faire descendre du bois sur la rivière; couper du bois le long d'une rivière.
 Ribèire, èires, èiro, eiran, eiras, èiron.
 Lou ribeïra, le flottage, la conduite du bois sur l'eau.
RIBEIRA, **RIBEIRAT** (l.), **ADO**, part. et adj. Flotté, ée. R. *ribiero*.